

t6_waybel10

(TMU1AvuMmna3nACZ511ioVZZh9nk9QJWkwH)

October 27, 2020

Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_tmap_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_rset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((v1_relat_1 X2) \wedge (v1_funct_1 X2)) \Rightarrow ((X0 \in X1) \Rightarrow (k1_funct_1 (k5_relat_1 X2 X1) X0 = k1_funct_1 X2 X0)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow (k5_rset_1 X0 X1 X2 X3 = k5_relat_1 X2 X3) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((v1_funct_1 X2) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \Rightarrow (k2_partfun1 X0 X1 X2 X3 = k5_relat_1 X2 X3) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_yellow_0 X1 X0) \Rightarrow (l1_orders_2 X1)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_struct_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(l1_struct_0 X1) \Rightarrow (\forall X2. \\ & ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 \\ & X1)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow (\forall X3.(l1_struct_0 X3) \Rightarrow ((r1_tarski \\ & (u1_struct_0 X3) (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_tmap_1 X0 X1 X2 X3 = k2_partfun1 \\ & (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1) X2 (u1_struct_0 X3)))))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1.(l1_orders_2 X1) \Rightarrow ((\\ & m1_yellow_0 X1 X0) \Leftrightarrow ((r1_tarski (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 \\ & X0)) \wedge (r1_tarski (u1_orders_2 X1) (u1_orders_2 X0)))))) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow (v1_relat_1 X2) \end{aligned} \quad (8)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1.(l1_orders_2 X1) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_yellow_0 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3.((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 \\ & X3 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow ((k2_tmap_1 \\ & X0 X1 X3 X2 = k5_relset_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1) X3 (u1_struct_0 \\ & X2)) \wedge (\forall X4.(X4 \in u1_struct_0 X2) \Rightarrow (k1_funct_1 (k2_tmap_1 \\ & X0 X1 X3 X2) X4 = k1_funct_1 X3 X4)))))) \end{aligned}$$